

САНА ОЛОХ

ХАБЬАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 140 (7213) © 1991 жыл. Сэтгэнийн 23 күнэ. Суббота © Санаата 8 харчы

Боппуруостар боппуруостара

Совхозтарга боппуруостар боппуруостарынан тиз. бар таһар үлэлэр буолулар. Онуоха бу үлэлэргэ мизэстэлэргэ туох дьаһаллар олохтоһон эрэллэрий? Билигин корреспондент С. Смирникова ити ийи. тымытар эппиэттээтилэр.

Г. В. СМЕРНИКОВ, «Чурапчы» совхоз директара.

— Совхоз «Нерюнги» уонна «Золотинна» совхозтарга 600 тонна оту, 300 тонна соломоһу таһы. ыһахтаах. Үлэ сабалана эрэри, үөтэлээбэт турун-танна. Уматык суох буол-лан, солорһан эрэ барар автомашина алабытыи сүүрдэбит. Онон билин-гитэ иккисийэх автомашинна сылдыар. Аны солорһа Бэстээххэ бүтэ, онон Нагорнайтан эрэ тизинэхти-тин сөп. Сотору бензини да бүтэрэ буолуо. Онон авто-машиналар 100 литр со-лорһаны кутталара Хар-балахтаан таас чогу тиз-ин эргиллэллэригэр да тийбэт. Итинник кытаа-нах диниэхэ олорон төһө оту уонна чогу таһымаах-хыһый?

Маныык балаһыаньа үөсүөхтээгэ эрдэттэн бил-лэрэ. Ол иһин ыраата ба-рар автомашиналары арыаллата биир бензоһу сырытынарыахха дини туруорсуу оройуон ту-бааннаах салайааччылары-нан ойомто. Совхозтар-га бэйэбитигэр саллаһыт-лэр эрэри, холобур, бийи-ги софтох бензоһоһаах-пытын хас ыһаахыт?

Билигин гүйөр-таһар үлэбит хайа да совхозта-рар элбэх. Аны бэтэрээ Ойомто, Амма унуор Нэһиэдэ салаа үрөхтэртэн тизинэхтээхпит. Онон эиэ-тиэйиэххэ наада. Мизэстэ баар от бу ий бүтүүтүгэр эрэ диири тий-бар. Ордуу Туйа, Баро-марахан балаһыаньаах-тар. Онон оту Амма унуортан тизиниин иһэр эдэһэлтэн садалаахха табыллар.

Золотинкаттан, «Нерюн-гиттан» кэлэхтээх оту анараатах тизээрэ бийэт-тэн трактор мытар наада-та эиэ тирир.

Оромүөнүгүр - техниче-скэй предприятие кытта 300 тоннаы тизээрэргэ дуоһабардаахпыт. Үлэ бу ий бүтүүтүн эргин са-далаахха.

РЕДАКЦИЈТАН: Балаһыаньа итинник. Сала-та марахан проблемалары быһаарар суолу иһи-иһиан тобулбатарына уосай санаа түбүтэ, ыһык-тыһык, эппиэттээс сүүтүтэ тахсар кутталлаах. Би-лигин санаабытыгар, оройуонга ыһааһах балаһыан-ьаны биллэрэн бары тэрлэтэр, иһилинниэх күүс-тэрин бүтүһүтү уосай бааһы-дуолу өрүһүтү ад-министративнай дьаһалларынан түнэр наадата ти-рээтэ.

даныахтаах. Предприятие-га эиэ уматык тийбэт. Костөрүн нурдун, эргичи уустук балаһыаньаах-пыт.

М. П. ТРОФИМОВА, «Бахсы» совхоз агронома: — Атытыгар Золотин-каттан уонна Ойомто ба-рыта 500 тонна оту ы-дыбыт. Ону таһынар ос-сө 100 тонна соло-мо кэлэхтээх. Итинтэн күн бүгүн 40-ча тонна оту тизиниит. Аны Амма унуор үрөхтэртэн, Куо-луматтан, Нуотараттан уон-на Нам оройуонуттан ба-рыта 1311 тонна бэйэбит эвонеларбыт прэстээбит отторо абыллыахтаах.

Нуотарада, Куолумада иһи отделеһиеттан 4-түү трактор сылдыар, эд-дэлэһин эргиллэлэр. От тизээччилэр совхозу кытта дуоһабардаахтар. Кинилэри таһынан өр-мүөнүгүр - техниче-скэй предприятие 200 тоннаы тизээрэ кэсэтиһиллэх эрэри, 160 тоннаы эр-кыайар ыһахтаах.

Тизини-таһы итинник эрдэттэн садалаахха эрэри, Золотинкаттан к-лэхтээх 200 тонна оплу-тун уонна 100 тонна со-ломоһу туорууларга эрэл суох. Онон чомчойон турар от суох, тийбэт дьоммут халдаһалы иһиллыбыт оту хомуйсал-лар. Онон хайдах аахсар да билибэт буолан барда.

Былырын саас ыла-лартан нэс ылбыт оплутун иһи тастан кэлэр оттон то-лүүргэ суоттамыһыт хаалта буолуо. Намтан 200 тонна өрүс турдаһына эрэ кэллээ. Оттон нэс-төөхтөр ыһааталлар. Мизэ-тэра иһи отделеһиеттан 730 тонна от софтоһоһа-ламмыта бу иһи ыһаа бүтэр. Онон эиэ аспыт сыл кыстыгы курдук ба-лаһыаньаахпыт. Өсө былырын ыла-лартан нэс ылап кыстыгы туораабыт-пыт, оттон, бийыл дини биэрэрэ боппуруос.



Молдова, Тирасполлаабы «1 Мая» агропромыш-леннай фирма кэһиэрбэ 40-тан тахса көрүнүн оторон таһаарар. Дуоһабардар коллектив сылы эргичи үлэһири хааччыйаллар. Бийыл үлэһиттэр остуолларыгар 180 мол. усудуобунай бааһа огу-руот аһын, и. фрукта кэһиэрбэлэрэ, утахтар б-риллэхтэрэ.

Снимоктарга: дуоһабардаах огуруот аһа кэлэ: бородууһуһаны дегустацияда бэлэмнэһин.



А. Симановская фотота. (ССТА фотохрониката).

Саха ССР Президенин быыбарын ыгыгыга быыбардыр учаастактары тэрийи туһунан

Народнай депутаттар оройуон-наады Советтарын президума уураар.

«Саха ССР народнай депутатта-рын быыбарын туһунан» Солюон 17-с, «Саха ССР Президенин быыбарын туһунан» сокуон 4-с ыстатыйаларыгар, итин сөргө Са-ха ССР Верховнай Совета «Саха ССР Президенин быыбарын бэлэм-нээһингэ уонна ытыгыга тэрээ-һин-техническэй дьаһаллар туе-тарынан» 1991 жыл алтынны 22 күнүгэр таһаарбыт уурааһар оло-дуран, Саха ССР Президенин быы-барын ытыгыга Чурапчы оройу-онун территориятыгар 28 учаастак-тары тэрийэргэ уонна кыраһыс-саларын маһык быһаарарга:

1. Хатылытаагы учаастак — Хаты-лы сельсоветын территорията.
2. Болтоһоһоһу учаастак — Вол-тоһо сэлэһиетэ.
3. Кындааһаагы учаастак — Кын-дал учаастагы территорията.
4. Амматаагы учаастак — Волугур сельсоветын территорията барыта.
5. Соловьёвтаагы учаастак — Мы-рыла сэлэһиетин территорията.
6. Хатыыһаагы учаастак — Ха-хыһаа учаастагы территорията.
7. Одулууннаагы учаастак — Одулуун отделеһиетин террито-рията.

8. Үрэх Күөрэтээги учаастак — Үрэх Күөрэ отделеһиетин терри-торията.
9. Холтоһоһоһу учаастак — Хол-тоһо отделеһиетин территорията.
10. Маддьахсентээги учаастак — Мад-дьахс учаастагы территорията.
11. Хадаардаагы учаастак — Үрүг Күөл сэлэһиетин территорията.
12. Уорбутаагы учаастак — Уорба учаастагы территорията.
13. Хайахсыттаагы учаастак — Ха-йахсыт сельсоветын территорията барыта.
14. Чакырдаагы учаастак — Чакыр сельсоветын территорията барыта.
15. Чыалларатаагы учаастак — Чыаллар отделеһиетин террито-рията.
16. Бахсытаагы учаастак — Толоон отделеһиетин территорията.
17. Мугудайдаагы учаастак — Ма-ралааһы отделеһиетин террито-рията.
18. Төлөйдоһу учаастак — Төлөй отделеһиетин территорията.
19. Сылаһаагы учаастак — Уһун Күөл сэлэһиетин территорията.
20. Вэрэстээги учаастак — Вэрэ учаастагы территорията.
21. Түйөстээги учаастак — Түйө учаастагы территорията.

22. Улахан Күөллээги учаастак — Улахан Күөл учаастагы террито-рията.
23. Кытааһаагы учаастак — Кы-тааһаах сельсоветын территорията барыта.
24. Кылаһааһаагы учаастак — Кылаһаах сельсоветын террито-рията барыта.
25. Чарачаагы учаастак — Чурап-чы сэлэһиетин ардаа өртүнэн Карл Маркс уулуссатынан, хоту өртүнэн Куохара үрөһүнэн быһа-лар территорията, ДАЭС террито-рията.
26. Чурапчытаагы учаастак — Чу-рапчы сэлэһиетин иһин өртүнэн Карл Маркс уулуссатынан Куоха-ра үрөһүнэн хоту өртүнээги террито-рията, оромүөнүгүр-техническэй предприятие территорията.
27. Нонгородовтаагы учаастак — Нонгород-оскуола, туһоһуһа уонна Мурун Тилиһаа территорията.
28. Нуотара учаастага — Бос Куо-лун нэһилиһиһаах туһуу территорията.

Райсовет председатели
М. СИБИРЯКОВ.

1991 жыл, сэтгэнийн 6 күнэ.

КЫНДАЛГА — САНА ОСКУОЛА-САД
Сэтгэнийн 20 күнүгэр Кындал олохтоохторугар улахан үөрүү буолла: са-на оскуола-сад дьэтэ үлэ-дэ кириэ. Манна үксэ сүөһүттэр оҕолоро ий-тидлэхтэрэ, үөрэннэхтэ-ро. Билигин 12 ырачаан оскуола-садна сылдыар. Оскуола-сад дьэтигэр Болтоһо отделеһиетин үлэһиттэрэ туттулар. Ити-тар систематын «Агро-промэнерго» үлэһиттэрэ таһылар. Хаһааһаһаа-һааһа, ырааскалааһыт-та оскуола-сад үлэһиттэ-рэ сыраастылар. Сэбиэ-дистэй Анна Гаврильевна Слепцова Якутскайтан мизбэл, оонньуур булан таһаста. Оскуола-сад дьэ-тэ үлэһи кириһитигэр би-ригэһиһир Илья Михайло-вич Слепцов үтүс көлө-һүө, сырата барда. Саһа оскуола-сад — кы-рачааннарга үтүө бөлөх.

З. ДУРАНОВА.

БУОЙУНА ТҮБҮКТЭРЭ

Бу күнүгэр совхозтар бийылгы сылга тутта-рыахтаах этэрин суоттар сүөһүнү өлөрүү түмүктэ. ыһах буолла.

Бу хаһааһыаньа баста-кынан Карл Маркс ааты-нан совхоз түмүктээтэ: 336 ыһах сүөһүнү, 301 сылгыны өлөрдө. Итинэн государствога 853 центнер ыһах этэ, 542 центнер сылгы этэ туттарылыһа.

Бэһээ сүөһү өлөрүү-түн Эрилик Эристини аа-тынан совхоз түмүктээтэ. Государствога 1172 ыһах сүөһү уонна 956 сылгы этэ туттарылыһа. Сылгы

сүөһүнү өлөрүү уосай түмүгүттэн көрдөххө, бы-йыл сүөһү ыһаһына кы-ра. Холобур, Карл Маркс аатынаах совхоз государс-твога туттарбыт хас биэр-дин сүөһүтүн тымыһаах ыһаһына 290 кг өтүһбэ-тэ. Оттон сылгыта — 180-нуу кг. Бу да — сэмэй көр-дөрүү. Маныаха сүөһүнү күһүнгү уотуу тэрилли-бэтэ тэптэ. Бу бары ха-һааһыттыбаларга сыһыан-наах.

Р. СОФРОНОВА

УУТ ҮАМА САЛГЫЫ НАМТЫЫР

Совхозтар кыстыгына ту-руктара дьыһыһыллэх.

Сыл уон ыһыгар госу-дарствога үүнэ нэс 1989,3 тоннада тийбитэ. Сэтгэнийгэ да өртүтүбэ-тибит. Ол нурдун, бу ий 5 күнүгэр диири күнэ 97 центнер ууту ыһа, го-сударствога 108 центнери туттары өлөрбүт буолла-хпытына, ити бу ий 21 кү-нүгэр туһааннааһыны 76 уонна 83 центнергэ таһ-нэстэ. Холобур, Эрилик Эристини аатынаах совхоз ий садаланыта палово-йуон күнэ 31 центнер ууту ыһа олорон, билигин 19 центнертэн эрэ көппөт буолла.

Хаһаа да үлэһи тэрээ-һин мөлтөрө, эд-дэл дьаһаһы оҕуста. Ферма-ларга үлэ-хамнас сатары-һыта тохтообот. Аһар-даа бу ийга кириэн баран сүөһү көһүһүнэн өлүүтө Карл Маркс аатынан уон-на «Мугудай» совхозтарга туһааннааһынан 14, 12 тө-бөһө тийдэ, ити өсө сит-тэтэ суох даһаһаһынан. Субуруускай аһынан, «Мылдаһаһы» уонна «Чу-рапчы» совхозтарга өлүү эиэ уонунан аабыллар.

Хаһыһына да иһин үлэ-дэ эппиэттээс ыһаһыттар кэлэ кэллэ. Баһастан, баар комбинормунан му-гурдаммаһа, сүөһүгэ аһын эһи аһылыгы булу-нан кормоһоттар, кормо-куһиллар тэһүө аһаһа балаһыаньаны көһүө охсор наада буолла.

С. СМЕРНИКОВА.

ЭБЭРДЭЛИНБИТ!

Ытмтабыллаах итгэлтний СИДОРОВА Барвара Романовна, эийн 60 саасны туолар юбилейгана итгэлт, итгэлтн эбэрдэлибт. Барварабит чийн-чэбдн доруобууны, уураабат эрчим, үгүс уорүүлэх үүн дьоллох олох.

Спортивнай интернат-оскуола 80-с
сыллаады нүүлэниктара.

х х х

Ытмтабыллаах күндү итгэлтн ПОПОВ Гаврил Лукич бичүттэх сыйлаагы тахсы бытаны итгэлт, итгэлтн эбэрдэлибт. Барварабит өссө да кырдыраа бэримэксэ үлэ-лин-хамсы, үөрэнгө доруобууны, үлэтигэр ситиһилэри.

Кытта, нутуга уонна Бурцевтар дьэ
кэргэттэри.

х х х

Ытмтабыллаах бичүгү үлэтигэр коллега бытн ПОПОВ Николай Иннокентьевич 55 сааһын итгэлт, итгэлтн эбэрдэлибт. Барварабит кытаанах доруобууны, үлэтигэр ситиһилэри.

Чурапчытаагы энергондзор участвагы
коллективна.



Кытай, Ляодун түмүл арыгытар Далин куораттан сүүһүнэн километрдаах Вафандин дьэн сир алааһынан сурабырар. Манна алмаас үөскэбт үс сир көһүнэ. 1989 сыллааха манна сылга 110000 караты кырылыыр завод аһаллыбыта. Онтон ага, ра экспортка барар.

Синьжа: алмаастары суортааһын.
Синьхуа—ССТА фотота.

ПАЙЩИКТААХТАР ИСТИИЛЭРИГЭР

Рыножа ийриннэн сибээстэн уонна табаар калитэ итинэн көрүгэ аһыабытынан «Хол-бос» респотребсоюз бырабылманын уураа-бар олохуун райпотребсоюз бырабылманыта б. дь. сэтгүүл 15 күнүттэн ПАЙЩИКТААХТАР УСУНУОСТАРЫН 200 солк. оһорорго быһаарда. Пасвай усунуос маным кэзмэйгэр республика оройуоннарын үгүстэри, ол ийгэр Мэнэ-Хангалас, Уус-Алдан, Таатта курдук улахан оройуоннар, өссө эрдэ, б. дь. от ийиһ 1 күнүттэн, ийрибтэри. Оһон бу дьаһалы нэһилиэнэ өйдүгэ дьэн райпотребсоюз бы-рабылманыта эрэнэр.

Райпотребсоюз бырабылманыта.



БИЛЛЭРИИЛЭР

«Айыллаан» культурнай-сыйыанар дьэбэ бас-кыйманы ахсы сар-сыарда 10 чаастан күнү 13 чааста дьэри нэһи-лэһиэ бэйэти илдьи-бат малын-салын эргэнэ-ытыллар. Кийри биллэ-сыаната—2 солк.

х х х

Сценарий кэстүүм-нэргэ инвентаризация ба-рарыан сибээстэн бары нэһилнэригэр, тэригэлэр, оскуолалар, детсадтар, бирдннлээн дьон үлэ-сыбыт кэстүүмнэригэр үлэ күннэригэр 11 чааста 15 чваска дьэри адалан тут-тарарга дьэтигэлэригэр көрдөһүт.

КСДь дирекцията.

Райпотребсоюз баста-йааннай үлэбэ оттуу мас кэрдэччилэргэ, шофера, трактористка, электрогаз-сварщикта илдьиэр. Үлэ-лэһтэригэр бадалахтар контуораба кадр отделе-тар кэлэн кэпсэтиг. Теле-фонут: 21-537.

Райпотребсоюз
бырабылманыта.

Ким да умнуллабат, туох да умнуллабат

АБАМ КӨМҮС УГУОБА КӨҮННЭ

Мин быйыл сайын атыр-дах ийиһ 18 күнүгэр Харьков куораттаагы көр-дүүр этэрээт начальнига Старченко Виктор Сергеевичтэн соһуучу сурук тутан, улаханлык долгуйдум. Ол сурук ис-хоһооно маным: «Убаас-табыллаах Матрена Ни-колаевна, эн абаа Иван Николаевич Семенович 1943 сыллааха кулун тутар 12—13 күннэри-гэр Харьков куораты кө-мүсөһүннэ өлбүт. 19-с стрелковий дивизия 32-с стрелковий полкатын 8-ротатын байылаа Харь-ков куорат тохсус кү-мэрдээх Ново-Алексеев-ский кылабылматыгар көгүллэ сытар. Бу сым-алтынны 11—12 күннэ-ригэр бу дивизия өлбүт буойуннарын кэргэттэригэр кытта көрсүһүгэ ыны-рабыт». Аадырыһын уонна телефонун нүмэ-рин ыһыһыт.

Итичэ ыраах сиргэ чуолкайданан баран ба-рарга сананыһы. Телефо-нунал переговордаһан чакчы бийиги аабыт буоларын биллим. Икки бырааттарбын—Семен уонна Николай Иаанов-тары—кытта үһүс бу-дан Харьков куоракка тийдибт. Оһно бийиги-

ни олус үчүгэйдик көрүс-түлэр. Сэттэ хоһун уста-та «Турист» гостиницада ресторанига босхо аһаан-хоһон оһордубут. Орос-куотун барытан көрдүүр этэрээт уһуһа. Бу көр-дүүр этэрээт туһунаах сэттэһи, икки үлэһит-тэх туһунаах тэригэ курдук үлэһит эбит.

Бийиги арабыт 1943 сыллааха кулун тутарга Харьков куорат таһыгар Павловка дьэн дэрэбэ-нэни көмүсөһө сылдьан Лопань дьэн өрүс урдү-гэр өлбүт. Бу кыргы-һыһа Саха сириттэн эл-бөх буойун оһубут. Оһортон бис эрэ кийи чуолкайданым: Иван Григорий Александрович, (Мырды), Аммосов Сте-пан Иннокентьевич (Мый-дабайы), Антонов Лео-нид Николаевич (Нам), Шеледен Николай Инно-кентьевич (Якутская Та-бабата) уонна бийиги арабыт.

Ити кыргыһыһы илэ хараһынан көрбүт 60-ча саастаах кийи кытары көрүһүсүрдүлэр. Бийр күнү быһа автобуунаа тийэ сылдьан арабыт сэриндэһит сирдэригэр, хантан көстөн таһааран иккитин көмүстэригэр, барытын кэспи-кэспи

көрдөрдүлэр. 249 ки-йи өлбүт. Куораты ылан баран немецтар баар-суога 80 см диригнээх траншея хастаран баран олохтоохторунаа өлбүт саллааттары барыларын бийргэ көмтөрбүттэр. Кэ-лин 1950 сыллааха ол траншея урдүгэр эһи буор куттаран боростуой нааматыһык туруортар-быттар. Оһон 1961 сыл-лааха нааматыһык ан-нын хастаран, 80 буойу-ну көстөн Ново-Алек-сеевский 9 нүмэрдээх кылабылматыгар илдьи көмүстүтэр. 1990 сыллаа-ха 114 кийин көстөн-нор эһи ол кылабылманы-ба улахан байыһынай по-хоруона өһорон, куорат олохтоохторо кыттыла-лаах көмүстүтэр. Өлбүт буойуннар кэргэттэри, ай-махтара сага нааматы-һык туруортарбыттар.

Арабыт 49 сым устата сурада суох сүтэн баран көмүс угуоба көстүбү-түттэн олус дьэн долгу-һабыт, уоробит.

М. АДАМОВА.
Диринг.

Күндү ийэбит, эбэбит, хос эбэбит колхознай тутуу ветерана, Одьулуун нэһилиэгин олохтоо-бо

ПОНСЕЕВА Анастасия Петровна

уһун ыарахан ыарыһтан өлөн туораабытын, диригник курутууан туран, бары билэр дьону-гар иһитинэрэбит.

Кыргытара, уолаттара, кийинтэри, күтүгэ, сизинэра, хос сизинэра,

Күндү дьүөгэбитигэр Саха ССР Верховнай Советын дьахталларга комитетын председате-лигэр, технической наука кандидатыгар Пон-сеева Альбина Иннокентьевнаа кийи тапта-лаах ийэ

ПОНСЕЕВА Анастасия Петровна

өлбүтүнэ дириг курурдаммытын тирдэбит.
Барашновтар, Сидцевтар, Догордуровтар.

Күндү саһаспыт, аймаһыт

ПОНСЕЕВА Анастасия Петровна

уһун ыарахан ыарыһтан өлөн туораабытынан кийи оһолоругар, сизинэригэр дириг курур-даммытын биллэрэбит.

Н. Понсеева, Васильевтар, Федуловтар,
Софроновтар.

Спорт

Дуобаты таптааччылар мустан

Сотурутаагыта оройуон кийингэр нуучча дуоба-тыгар маннайыс лигада 34 дуобаты таптааччылар мустан швейцарскай сис-теманан эһиһи урдүкү лигада оһиһуур нүтүккэ. ны былдыһылар олус хатыһылаахтык барда. Састаап да өртүнэ ылар буоллаха, самай эдэр-бит 8 саастаах Одьулуун оскуолатын иккис кыла-һын үөрэнэччигэ Харла-мий Яковлев уонна саа-

май аба саастаахпыт Дмит-рий Сергеевич Постников кыттыылар бу спорт көрүгэр дьарыктанааччы ахсаана мвассабын сым-налыаха сөп. Кыттаач-чылар разрядтара, техни-ческэй көрдөрүүлэри бийр тэг таһымнаахтарынан, 9 тур түмүгүн уһулдуу чордойуу суох буолла. Ол курдук, көрсүһүүтөр үөсү-гэр таһымнаах түмүктөн-нилэр.

Бастабы мнэстэбэ Ни-колай Попов (Хатылы) 6,5 очколотон бастаата. Ик-кис мнэстэбэ коэффициент көмөтүнэн кыратык сабы-рыһтаран бу заметка ав-тора табыта. Алексей Осипов үһүс буолла.

Оһолор аба саастаах, урдүкү разрядтаах спорт-сменнартан чарыйбаныа, үөсүлэригэр очколотарын

агарын, сороһор очкола-рын бүтүнүгүн даһаны мүлчү туттарыһа ин-ниһи өртүгэр көсүлүлэх оһиһиһуучулар баар бу-луохтарыгар эрэи үөс-кэттэ. Ол курдук, Чурап-чы орто оскуолатын сэт-тис кылаһын үөрэнэч-чигэ Серена Нонгородов 5,5 очкону хомуһан сэт-тис мнэстэбэ тахсыбытын улахан ситиһинэн сыла-ныаха сөп. Кийи түөрт кыайыһы уонна үс таһ-наһын суруһа.

П. БАРАХСАНОВ.

Үс оҕо чемпионнаата

Сотурутаагыта Нерюн-грига оскуола оһолорун ортолоругар көгүл туостуу-

та Дальнай Востоктаагы туһун буолан ааста. Ба-рыта 14 хамаанда, 160 бөдөс кыттыһы ылла. Чытискэй, Амурскай уо-баластар курдук сирдэ-рин хамаандалар бааллар.

Бийиги оройуонтан 18 спортсмен баран кытты-һы ылан көллэ. Үс оҕо бастабы мнэстэби ылла: Лена Иванов (Диринг ор-то оскуолата), Коля Заха-ров (Чурапчы орто ос-куолата), Саша Казаченко (спортивнай оскуола) чем-пионнаатылар. Гоша Пла-тонов, Юра Шахмун, Сла-ва Другин, Рома Кирил-лов (үһүөн интернат-ос-куолаттан) иккис мнэста-бы табыстылар.

С. МАКАРОВ,
тренер.

Редакторы солбуйааччы М. Н. СИДОРОВА.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы, ул. Карла Маркса, 28 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 21.332, отделы — 21.265, общий — 21.506.

Учредитель газеты «Сага олох» — районный Совет народных депутатов.

Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Индекс газеты 54967, Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 4140.